



AUDIT COM
DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJE, KONSALTING I MENADŽMENT

Društvo za reviziju, finansije, konsalting i menadžment
AUDIT COM DOO Tivat, Gornji Kalimanj I br.72
Phone: +382 32 671 361 mob: +382 67 280 148
email: vujovicz@t-com.me

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2023. GODINU

DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"

Tivat, 08.04.2024. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/.....	5
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/.....	9
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE	12
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	15
1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU	15
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA.....	17
3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA.....	19
4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE	33-56



ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza društva **DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat"** iz Tivta (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2023. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2023. godine, i njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je navedeno u Napomeni 4.8 Društvo je na dan 31.12.2023. godine na poziciji dugoročnih odloženih prihoda i primljenih donacija iskazalo obaveze po osnovu odloženog prihoda u visini od 65,000 EUR-a. Osnivač, Opština Tivat, je 28.12.2023. godine uplatila Društvu sredstva u visini od 65,000 EUR-a za nabavku nove opreme za studio, shodno Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa i Društvo je navedena sredstva priznalo kao odloženi prihod. Navedenim Sporazumom nije precizirano da su sredstva odobrena kao pomoć ni da li se radi o bespovratnim davanjima.

Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo se mogli uvjeriti da su sredstva odobrena od Opštine Tivat, državna davanja i državna pomoć povezana sa prihodima koji se priznaju na sistematskoj osnovi. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo finansijske efekte ovog odstupanja na iznose prikazane u finansijskim iskazima za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2023. godine i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MRS). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaj koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. Smatramo da su revizijski dokazi koji smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Utvrdili smo da nema ključnih revizijskih pitanja koja trebamo saopštiti u našem izvještaju.

Skretanje pažnje

Kao što je navedeno u Napomeni 4.6, u poslovnim knjigama Društva osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a i veći je u odnosu na vrijednost osnovnog kapitala koji je registrovan u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici, u visini od 10 EUR-a i vrijednosti kapitala u Statutu Društva, takođe u visini od 10 EUR-a. Društvo nije usaglasilo evidencije o vrijednosti osnovnog kapitala registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata i vrijednosti kapitala u Statutu Društva.

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu finansijskih iskaza koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore zasnovanim na Zakonu o računovodstvu, kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako

rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; kao i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donjete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbjede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumjevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Procjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo ocjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.


Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je, shodno članu 5. Zakona o računovodstvu, razvrstana u mikro pravno lice i u skladu sa zahtjevima ovog Zakona, nije obveznik sastavljanja i prezentacije godišnjeg izvještaja menadžmenta. U tom smislu nemamo ništa što bi trebalo da saopštimo.

Tivat, 08.04.2024.. godine

Ovlašćeni revizor,

Zorica Vujović
Licenca broj 005



ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI
/BILANS STANJA/
na dan 31.12.2023. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a		
		Tekuća godina	Iznosi	
			Krajnje stanje 2022 g.	Početno stanje 2022 g.
A K T I V A				
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL				
B. STALNA IMOVINA (I+II+III)				
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 4)		17,863	6,216	0
1. Ulaganja u razvoj		709	1,079	0
1. Ulaganja u razvoj		0	0	0
2. Koncesije,patenti, licence i slična prava i ostala nem.ulaganja		709	1,079	0
3. Goodwill		0	0	0
4. Avansi za nemat.ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi		0	0	0
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1 +2+3+4)	4.1	17,154	5,137	0
1. Zemljište i objekti				0
2. Postrojenja i oprema	4.1	17,154	5,137	0
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (3.1+3.2+3.3)		0	0	0
3.1. Investicione nekretnine				0
3.2. Biološka sredstva				0
3.3. Ostala nepomenuta materijalana stalna sredstva				0
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		0	0	0
III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)		0	0	0
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		0	0	0
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima		0	0	0
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica(sem zavisnih pravnih lica)		0	0	0
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)		0	0	0
5.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća		0	0	0
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)				
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja		0	0	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a Iznosi		
		Tekuća godina	Prethodna godina Krajnje stanje 2022 g.	Početno stanje 2022 g.
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4.2		260	0
D. OBRTNA SREDSTVA (I+II+III+IV+V)		69,058	2,738	0
I. ZALIHE (1 do 4)	4.3	0	0	0
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)				0
2. Nedovršena proizvodnja				0
3. Gotovi proizvodi i roba				0
4. Dati avansi	4.3			0
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 4)	4.4	1,701	1,409	0
1. Potraživanja od kupaca	4.4	1,701	1,409	0
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica				0
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica				0
4. Ostala potraživanja (4.1+4.2+4.3)	4.4	0	0	0
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit		0	0	0
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost		0	0	0
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	4.4	0	0	
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 do 3)		0	0	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju		0	0	0
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli		0	0	0
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani				0
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA U BLAGAJNI	4.5	67,357	1,329	0
V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO				0
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA				0
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)		86,921	9,214	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)


P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	Tekuća godina	EUR-a Iznosi Prethodna godina	
			Krajnje stanje 2022 g.	Početno stanje 2022 g.
P A S I V A				
A. KAPITAL (I+II+III+IV+VI+VIII)	4.6	791	6,258	0
I. OSNOVNI KAPITAL	4.6	21,824	21,824	0
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL				0
III. EMISIONA PREMIJA		0	0	0
IV. REZERVE (1+2+3+4-5)		0	0	0
1. Zakonske rezerve		0	0	0
2. Statutarne rezerve		0	0	0
3. Druge rezerve				0
4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				0
5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				0
VI. NERASPOREĐENA DOBIT ILI GUBITAK (1+2-3-4)	4.6	(21,033)	(15,566)	0
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	4.6	76,739	76,740	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	4.6			0
3. Gubitak ranijih godina	4.6	92,306	92,306	0
4. Gubitak tekuće godine		5,466		0
VII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBEĐUJE KONTROLU		0	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (I+II)		0	0	0
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 3)		0	0	0
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih				
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
3. Ostala dugoročna rezervisanja				
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)		0	0	0
1. Dugoročni krediti		0	0	0
2. Ostale dugoročne obaveze		0	0	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)


P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a Iznosi		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2022 g.	Početno stanje 2022 g.
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE		95		0
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	4.7	65,000		0
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (I + II)		21,035	2,956	0
I KRATKOROČNA REZERVISANJA				0
II. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 8)		21,035	2,956	0
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije		0	0	0
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija				
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		42	350	
4. Obaveze prema dobavljačima	4.8	1,981	2,299	
5. Obaveze po menicama				
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	4.8			
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	4.8	20	18	
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (8.1 do 8.5)	4.9	18,992	289	0
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja				0
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	4.9	18,498		0
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	4.9	433	289	0
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	4.9	61		0
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno				0
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA				0
G. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F)		86,921	9,214	0

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza

Marija Smodlaka




Izvršni direktor:



ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
	0		
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	4.10	5,256	8,687
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		0	0
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		0	0
4. Ostali prihodi iz poslovanja (a do c)	4.10	243,181	224,992
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	4.10	242,287	224,005
b) Ostali prihodi iz poslovanja	4.10	894	987
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine		0	0
5. Troškovi poslovanja (a+b)	4.11	45,689	38,630
a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	4.11	11,007	9,334
b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	4.11	32,007	26,648
c) Amortizacija	4.11	2,675	2,648
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (a+b)	4.11	207,575	186,024
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	4.11	158,325	141,981
b) Troškovi poreza i doprinosa (1 do 3)	4.11	49,250	44,043
1/ Troškovi poreza	4.11	6,061	4,971
2/ Troškovi doprinosa za penzije	4.11	38,526	34,942
3/ Troškovi doprinosa	4.11	4,663	4,130
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (a+b)		0	0
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)		0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)		0	0
8. Ostali rashodi iz poslovanja	4.11	156	9
I. Poslovni rezultat (1+2+3+4-5-6-7-8)		(4,983)	9,025

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
(nastavak)**

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (a do c)		0	0
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		0	0
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica		0	0
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (a do c)		0	0
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica		0	0
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica		0	0
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)		0	0
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		0	0
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica		0	0
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica		0	0
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (a-b)	4.13	(67)	(43)
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine		0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	4.13	67	43
13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)	4.14		
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		0	0
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima		0	0
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	4.14		

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	Iznos Tekuća godina	EUR-a Prethodna godina
II. Finansijski rezultat (9+10+11+12-13)		(67)	(43)
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (I+II)	4.15	(5,050)	8,982
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno		0	0
V. Rezultat prije oporezivanja (III+IV)	4.15	(5,050)	8,982
14. Poreski rashod perioda (1+2)	4.15	416	61
1. Tekući porez na dobit	4.15	60	61
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	4.15	356	0
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (V-14)		(5,466)	8,921
VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (1 do 8)	0	0	0
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava		0	0
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		0	0
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala		0	0
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada		0	0
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva		0	0
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje		0	0
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine		0	0
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka		0	0
VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/		0	0
VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (VI-VII)		0	0
IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (15-VIII)	4.15	(5,466)	8,921
X. ZARADA PO AKCIJI		0	0
1. Osnovna zarada po akciji		0	0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		0	0
XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA		0	0
XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU		0	0

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Marija Šimodlaka



Direktor:

Tamara Vučinić

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

EUR-a

P O Z I C I J A	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	247,293	233,289
1. Prodaja i primljeni avansi	5,006	9,284
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	0	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	242,287	224,005
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	231,943	239,582
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	39,867	32,527
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	189,077	202,469
3. Plaćene kamate	0	0
4. Porez na dobit	0	341
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	2,999	4,245
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	15,350	(6,293)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	0	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	0	0
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	0	0
5. Primljene dividende	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	14,322	1,033
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	14,322	1,033
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	0	0
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) (I - II)	(14,322)	(1,033)

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)

POZICIJA	EUR-a	
	Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	65,000	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	65,000	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	0	0
3. Finansijski lizing	0	0
4. Isplaćene dividende	0	0
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	65,000	0
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)	66,028	(7,326)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	1,329	8,655
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	0	0
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (D+E+F+G)	67,357	1,329

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza



Marija Smodlaka

Direktor:

Tamara Vučinović

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU



u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

EUR-a

OPIS	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Otkupljene sopstvene akcije i udeli	Ukupno
1 Stanje na dan: 01.01.2022. godine	21,824	0	0	0	0	0	67,819	92,306	0	(2,663)
2 Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2022. godine	21,824	0	0	0	0	0	67,819	92,306	0	(2,663)
4 Neto promjene u godini	0	0	0	0	0	0	8,921	0	0	8,921
5 Stanje na dan: 31.12.2022. godine	21,824	0	0	0	0	0	76,739	92,306	0	6,257
6 Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2023. godine	21,824	0	0	0	0	0	76,739	92,306	0	6,257
8 Neto promjene u godini	0	0	0	0	0	0	0	5,466	0	(5,466)
9 Stanje na dan: 31.12.2023. godine	21,824	0	0	0	0	0	76,739	97,772	0	791


Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Marija Smodlaka

Direktor:

Tamara Vučinić



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo obavlja djelatnost pod nazivom DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat« Tivat. Ovo Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Tivat, na sjednici od 19.03.2012. godine, i to reorganizacijom Lokalnog javnog emitera »Centar za informativnu djelatnost Tivat« u DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat«. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Tivat« je pravni sledbenik Centar za informativnu djelatnost Tivat, koje nastavlja sa korišćenjem imovine za obavljanje djelatnosti za koju je osnovano. Izabrani model reorganizacije podrazumjeva promjenu oblika organizovanja iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću, bez promjene strukture vlasništva. Društvo je reorganizovano u društvo sa ograničenom odgovornošću sa punim nazivom »Lokalni javni emiter Radio Tivat« i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata 10.07. 2013. godine.

DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat« upisano je u Centralni registar privrednih subjekata Podgorica po Rješenju od 10.07.2013. godine. Registracija Društva izvršena je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. (Sl.list RCG br. 06/02 i Sl.list CG br. 17/07, 80/08 40/10, 36/11, 40/11) pod registracionim brojem 5-0666051/001. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru privrednih subjekata izvršena je 02.06.2022. godine radi registracije promjene Statuta Društva.

Društvo ima i sledeće registracione oznake:

matični broj: 02368811,

šifra djelatnosti 6010 Emitovanje radio-programa.

U Upravi prihoda Crne Gore Društvu je 16.07.2013.godine dodjeljen:

PIB 02368811, 914, i

PDV registracioni broj: 91/31-00439-4.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2023.godine -16 (31.12.2022.godine-15 zaposlenih).

Društvo obavlja djelatnost na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa broj O-R-J-12 koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013.godine, zatim Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 21.11.2018. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 22.04.2019. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 28.04.2020. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 10.05.2022. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje br.O-R-J-12 od 24.04.2023. godine.

U skladu sa članom 5 Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/21 i "Službeni list CG", br.152/22) Društvo je razvrstano u mikro pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10;br.40/11, br.53/11 i br.6/13, 55/16, 92/17 i 82/20).

Na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, u Centralnom registru privrednih subjekata registrovani su sledeći članovi Savjeta i Direktor Društva:

Ime i prezime	Pozicija
G-din Mašo Čekić	Predsjednik Savjeta
G-dja Kristina Škanata	Član Savjeta
G-din Žarko Ostojić	Član Savjeta
G-din Predrag Šušić	Član Savjeta
G-dja Slađana Obradović	Član Savjeta
G-dja Tamara Vučinović	Izvršni direktor

Osnivač Društva Opština Tivat je 31.08.2022. godine imenovala dva nova člana Savjeta:

G-dja Kristina Škanata	Član Savjeta
G-dja Stasija Kaluđerović	Član Savjeta

U 2023. godini imenovani su sledeći članovi Savjeta Društva i to:

29.06.2023. godine Odlukom osnivača, Opštine Tivat, imenovana je G-dja Sanja Prašćević i G-dja Branka Terzić i Odlukom osnivača od 17.11.2023. godine imenovan je G-din Vladimir Milutinović

Ragitracija promjena članova Savjeta u Centralnom registru privrednih subjekata još uvijek nije završena.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Tamara Vučinović, Izvršni direktor
2. Marija Smodlaka, odgovorno lice u agenciji za knjigovodstvo, kojoj je povjereno vođenje knjigovodstvenih poslova za Društvo.

Društvo je vođenje knjigovodstvene evidencije povjerilo agenciji za vođenje knjiga «Confirm plus» D.O.O iz Tivta.

Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:

1. Tamara Vučinović
2. Danica Krstović

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u agenciji za pružanje računovodstvenih usluga «Confirm plus» D.O.O i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/21 i "Službeni list CG", br. 152/22) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

Prema Zakonu o računovodstvu Crne Gore pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglasio IASB-Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i usvojio i objavio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje.

Nadležno pravno lice kome su povjereni poslovi računovodstva i revizije u navedenom smislu je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Do datuma sastavljanja finansijskih iskaza za 2023. godinu izvršen je prevod i objavljivanje zvaničnih tekstova MRS/MSFI koji su na snazi za računovodstvene periode koji počinju 01.januara 2019. godine ili kasnije, ne uključujući izmjene koje još nisu stupile na snagu. Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nadležno pravno lice, 20.02.2023. godine izdao je obavještenje u kome je navedeno da od prevedenih i zvaničnih tekstova MSFI u Crnoj Gori, MSFI 16- Lizing i MSFI 14-Regulisana vremenska razgraničenja, se primjenjuje od 01.01.2021.godine. Takođe je izvršen prevod IFRIC 22–Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja. Zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže do 01.01.2024. godine, ali je dozvoljena ranija primjena MRS/MSFI čija se zvanična primjena odlaže.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 2013. godine i ima namjeru da iste primijeni u sastavljanju finansijskih iskaza nakon što oni budu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori. Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji nove Standarde čija je primjena odložena u Crnoj Gori. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske iskaze Društva u periodu inicijalne primjene.

S obzirom na naprijed navedeno i na to da pojedina zakonska i podzakonska regulative propisuju računovodstvene postupke koji u pojedinim slučajevima odstupaju od zahtjeva MSFI, računovodstveni propisi u Crnoj Gori mogu odstupati od zahtjeva MSFI, što može imati uticaj na realnost i objektivnost priloženih finansijskih iskaza. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi se u tom dijelu razlikuju i odstupaju od MRS I MSFI.

2.2. Prezentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20; 139/21; 013/22 i 139/22);

Finansijski iskazi su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta. Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2022. godine

Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtjevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

Osnovne računovodstvene politike primjenjene za sastavljanje ovih finansijskih iskaza, koje su navedene u daljem tekstu, su konzistentno primjenjene na sve prikazane godine, osim ako drugačije nije naznačeno

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da izmjeri.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama –

EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.4. Neuplaćeni upisani kapital procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta).

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od 4 godine, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Metod amortizacije i korisni vijek se procjenjuju na kraju svakog izvještajnog perioda i kada je to potrebno vrši se njihova korekcija.

3.6. Nekretnine, postrojenja i oprema

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Kao stalno sredstvo priznaju se i podliježu amortizaciji sredstva alata i inventara i rezervni djelovi, čiji je korisni vijek duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabavke veća od 300 EUR-a.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se

vrši po poštenoj vrijednosti. Kada se nekretnina, postrojenje i oprema procjenjuju efekti revalorizacije knjiže se srazmjerno i na nabavnoj i na ispravci vrijednosti tako da je knjigovodstvena vrijednost posle revalorizacije jednaka revalorizovanom iznosu sredstva. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljenju u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Društvo primenjuje sledeći korisni vijek trajanja sredsava stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
Građevinski objekti		
- poslovne zgrade i poslovni prostor	20	5%
Oprema		
-oprema računari	5	20%
- oprema za PTT i radio oprema	5	20%
-kancelarijska oprema	5	20%
-vozila	5	20%
-ostala oprema	5	20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. Investicione nekretnine

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog vijeka investicione nekretnine se ili procjenjuju po poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine).

Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione rezerve, a ako te revalorizacione rezerve nema, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.

3.8 Lizing

Društvo je na datum početka primjene MSFI-16 lizing, dužno priznati imovinu s pravom korišćenja i obaveze po lizingu. Na datum početka zakupa imovina s pravom korišćenja mjeri se po trošku, koji obuhvata sledeće:

- iznos početnog mjerenja obaveze po zakupu,
- sva plaćanja zakupa izvršena na datum početka zakupa ili prije tog datuma, umanjena za primljene podsticaje za zakup,
- sve početne direktne troškove koji nastaju za Društvo,
- procjenu troškova koje će zakupac snositi pri rastavljanju i uklanjanju predmetne imovine, obnove mjesta na kojem se imovina nalazi ili vraćanju predmetne imovine u stanje koje se zahtijeva na temelju uslova zakupa, osim ako ti troškovi nastaju pri proizvodnji zaliha. Društvu obaveza za te troškove nastaje na datum početka zakupa ili kao posledica korišćenja predmetne imovine tokom određenog vremena.

Nakon datuma počeka zakupa Društvo mjeri imovinu s pravom korišćenja primjenom modela troška. Pri primjeni modela troška Društvo mjeri imovinu s pravom korišćenja po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i sve akumulirane gubitke od umanjnja vrijednosti te usklađenom za ponovno mjerenje obaveze po zakupu.

Imovina s pravom korišćenja amortizuje se linearnom metodom od datuma početka zakupa do kraja ugovora o zakupu . Ugovori o zakupu sklapaju se na određeno i neodređeno vrijeme.

Na datum početka zakupa **obaveza po lizingu** mjeri se po sadašnjoj vrijednosti plaćanja zakupa koja nisu plaćena do tog datuma. Plaćanja zakupa diskontuju se primjenom kamatne stope koja proizilazi iz zakupa, ako je tu stopu moguće direktno utvrditi. Ako se ta stopa ne može direktno utvrditi (većinom u slučaju zakupa poslovnih prostora), Društvo primjenjuju inkrementalnu kamatnu stopu zaduživanja. Društvo određuju svoju inkrementalnu kamatnu stopu na osnovu javno dostupnih podataka uzimajući u obzir različite faktore poput trajanja zakupa, vrijednosti imovine koja je predmet zakupa, ekonomskog okruženja te specifičnosti vezanih za kreditni položaj društva koje je zakupac.

Na datum početka zakupa plaćanja zakupa uključena u mjerenje obaveze po lizingu uključuju sledeća plaćanja za parvo korišćenja predmetne imovine tokom trajanja zakupa koja nisu plaćena do datuma početka zakupa:

- fiksna plaćanja umanjena za primljene podsticaje za zakup,
- varijabilna plaćanja zakupa koja zavise od indeksa ili stope, početno mjerena primjenom indeksa ili stope koji važe na datum početka zakupa,
- iznosi za koje se očekuje da će ih zakupac plaćati na osnovu jemstava za ostatak vrijednosti,
- troškovi izvršenja moguće kupovine, ako je izvjesno da će Društvo iskoristiti tu mogućnost,
- plaćanja kazni za raskid zakupa, ako vrijeme zakupa odražava da će Društvo iskoristiti mogućnostraskida zakupa.

Nakon datuma početka lizinga, iznos obaveza za lizing se povećava za kamatu i umanjuje za izvršene isplate zakupnina. Pored toga, knjigovodstvena vrijednost obaveza za zakup se ponovo vrednuje ukoliko je došlo do modifikacije, promjene trajanja lizinga, promjene iznosa za koje se očekuje da dospjevaju na plaćanje (npr. promjene u budućim plaćanjima usled promjene indeksa ili stope koji su korišćeni kod njihovog utvrđivanja) ili promjena u procjeni opcije otkupa predmeta zakupa.

Kamata na obavezu po zakupu u svakom razdoblju tokom trajanja zakupa jednaka je iznosu iz kojeg proizlazi stalna periodična kamatna stopa na preostali saldo obaveze po zakupu. Ta periodična kamatna stopa jednaka je diskontnoj stopi ili, ako je primjenjivo, revidiranoj diskontnoj stopi.

Društvo, u ulozi zakupca, saglasno MSFI 16, odlučilo je ne primjenjivati zahtjeve standarda na:

- kratkoročne zakupe (s trajanjem do 12 mjeseci),
- zakupe imovine niske vrijednosti (niže od 5,000 USD).

U tom slučaju, Društvo priznaje plaćanje zakupa povezana s tim zakupima kao trošak na linearnoj osnovi tokom vremena zakupa.

U izvještaju o finansijskom položaju, imovina s pravom korišćenja prikazana je unutar pozicije Nekretnine, postrojenja i oprema dok je obaveza za zakup prikazana u okviru pozicije Dugoročne i kratkoročne obaveze.

Imovina koja je pod poslovnim zakupom prikazana je u Bilansu stanja u skladu s prirodom imovine. Društvo nije imalo potrebe za bilo kakvim prilagođavanjem za imovinu u kojoj je zakupodavac, kao rezultat usvajanja MSFI-ja 16.

3.9. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i ostali dugoročni plasmani

3.9.1. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao neralizovani dobici-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspijeha kao dobitak – gubitak.

3.9.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća vrednuju se na sledeći način:

- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,

- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.9.3. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.10. Odložena poreska sredstva kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.11. Zalihe

3.11.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosečnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosečne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.11.2. Zalihe učinaka procjenjuju se po cijeni koštanja koja obuhvata proizvodne troškove. Ako je cijena koštanja viša od neto prodajne cijene zalihe učinaka se vrednuju po neto prodajnoj cijeni. Za procjenjivanje zaliha nedovršene proizvodnje neto prodajna cijena proizvoda umanjuje se za iznos troškova neophodnih za završetak proizvodnje proizvoda.

Zalihe učinaka koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda perioda. Ispravka vrijednosti obezvređenje zaliha vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva.

3.11.3 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.12. Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.12.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Oba potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka potraživanja. Za potraživanja od kupaca vrši se ispravka vrijednosti ako nisu naplaćena u roku od 365 dana od dospjeća.

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12.2. Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od usluga prevoza robe na unutašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju. Ova potraživanja evidentiraju se preko prelaznih računa a u cilju obezbjeđenja kontrole obuhvatnosti tovarnih listova koji prate prevoz robe na unutašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju.

3.12.3. Druga Potraživanja obuhvataju potraživanja za za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija za regrese, premije, stimulacije, dotacije i sl..

3.12.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.12.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije konpenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost,

3.13. Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.14. Gotovina na računima i u blagajni obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.15. Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.16. Kapital obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala.

Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.

Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

Gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

3.17. Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.18. Dugoročne obaveze obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.19. Odložene poreske obaveze kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.20. Dugoročni odloženi prihod i primljene donacije obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI. Ova davanja se ne priznaju odmah kao prihod već postepeno u mjeri u kojoj se ispunjavaju postavljeni uslovi.

3.21. Kratkoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmori i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.22. Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospelja do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospelja za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.23. Obaveze iz poslovanja obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.24. Ostale kratkoročne obaveze

3.24.1 Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.24.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.25. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.26. Obaveze po osnovu za porez na dobit obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.27. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.28. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

3.29. Prihodi su bruto prilivi ekonomskih koristi u određenom periodu, koji se ostvaruju iz redovnih aktivnosti Društva, kada ovi prilivi dovode do povećanja njegovog kapitala, osim onih povećanja koji se odnose na unose vlasnika u kapital. Pod prilivom se podrazumjeva i neto priliv ekonomske koristi nastao prodajom materijala i stalnih sredstava(dobici).

3.30.1. Prihodi od prodaje obuhvataju:

- prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, umanjene za poreske dažbine i date popuste nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni,

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.

Društvo stiče sredstva:

1. iz dijela opštih prihoda budžeta opštine;
2. proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;
3. proizvodnjom i prodajom audiovizuelnih djela i nosača zvuka, koji su u interesu javnosti;
4. iz sponzorstva programskih sadržaja;
5. organizovanjem koncerata i drugih priredbi;
6. iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

3.30.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.30.3 Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

3.30.4 Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.30.5 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.30.6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MSFI 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.30.7. Finansijske prihode čine finansijski prihodi čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.31. Rashodi su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi).

3.31.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.31.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.31.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.31.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.32. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.33. Druge stavke rezultata povezane sa kapitalom obuhvataju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:

- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobiti i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
- dobiti i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih valuta),
- dobiti i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu tokova gotovine.

3.34. Porez na dobit

Tekući porez

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21 i 152/22 Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom propisane poreske stope od 9% (na iznos do EUR 100.000), 12% (na iznos od EUR 100.000 do EUR 1.500.000) i 15% (na iznos preko EUR 1.500.000) na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za stalne i privremene razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne Gore.

Propisi u Crnoj Gori ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju

oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.35. Značajne računovodstvene procjene (paragraf 125 MRS 1-Prezentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtjevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.35.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napredkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obrćunskog perioda.

3.35.2. Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosne imovine.

3.35.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja

od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.35.4. Ispravka vrijednosti zastarjelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom

Društvo vrši ispravku vrijednosti zastarjelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga određene zlihe Društva, vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrijednosti. Procjena neto prodajne vrijednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vrijeme vršenja procjene. Ova procjena uzima u obzir očekivano kretanje cijena i troškova u periodu nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da potvrde uslove koji su postojali na dan bilansa stanja.

3.35.5. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA

	Ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Dati avansi	Ukupno
Nabavna bruto vrednost na početku godine	1480	0	0	1480
Povećanje:	0	0	0	0
Nabavke u toku godine	0	0	0	0
Revalorizacija u toku godine	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0
Prodato	0	0	0	0
Rashodovano	0	0	0	0
Nabavna bruto vrednost na kraju godine	1,480	0	0	1,480
Kumulirana ispravka na početku godine	401	0	0	401
Povećanje:	370	0	0	370
Amortizacija u toku godine	370	0	0	370
Obezvredenje u toku godine	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0
Kumulirana ispravka u prodaji	0	0	0	0
Kumulirana ispravka u rashodovanju	0	0	0	0
Stanje ispravke na kraju godine	771	0	0	771
Neto sadašnja vrednost:				
31.12.2023. godine	709	0	0	709
Neto sadašnja vrednost:				
31.12.2022. godine	1,079	0	0	1,079

Na poziciji nematerijalnih ulaganja Društvo evidentira ulaganja u web prezentaciju. Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MSR 38 - Nematerijalna ulaganja).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja, obračunava se u toku korisnog vijeka proporcionalnom metodom amortizacije (paragraf 97 MRS 38 - Nematerijalna ulaganja) po stopi od 25%.

4.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

	EUR-a					
	Postrojenja i oprema	Oprema PTT i radio oprema	Kancelarijska oprema	Vozila	Ostala oprema	Ukupno
Nabavna vrednost na početku godine	18,171	39,759	2,790	4,034	0	64,754
Povećanje:	1,979	11,555	787	0	0	14,321
Nabavka, aktiviranje i prenos	1,979	11,555	787	0	0	14,321
Revalorizacija odnosno procena u toku godine	0	0	0	0	0	0
Viškovi utvrđeni popisom	0	0	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0
Prodaja u toku godine	0	0	0	0	0	0
Rashod u toku godine	0	0	0	0	0	0
Prenos na sredstva namenjena prodaji	0	0	0	0	0	0
Manjkovi utvrđeni popisom	0	0	0	0	0	0
Nabavna vrednost na kraju godine	20,150	51,314	3,577	4,034	0	79,075
Kumulirana ispravka na početku godine	13,611	39,759	2,213	4,034	0	59,617
Povećanje:	1,779	327	198	0	0	2,304
Amortizacija	1,779	327	198	0	0	2,304
Obezvredjenje	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0
Po osnovu prodaje	0	0	0	0	0	0
Po osnovu rashodovanja	0	0	0	0	0	0
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodai	0	0	0	0	0	0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom	0	0	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	15,390	40,086	2,411	4,034	0	61,921
Neto sadašnja vrednost:						
31.12.2023	4,760	11,228	1,166	0	0	17,154
Neto sadašnja vrednost:						
31.12.2022. godine	4,560	0	577	0	0	5,137

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 17,154 UR-a (2022-5,137 EUR-a). Društvo ne posjeduje nekretnine i koristi objekte za poslovanje na kojima je nosilac prava svojine osnivač Opština Tivat.

Imovina iskazana u poslovnim knjigama se odnosi na opremu, kancelarijski namještaj i vozila i ova imovina je usaglašena sa popisom.

Materijalna imovina priznata u bilansima nabavljena je iz sopstvenih izvora i iz donacija. Vrednovanje stavki materijalne imovine je izvršeno po nabavnoj vrijednosti za sredstva nabavljena iz sopstvenih izvora odnosno po fer vrijednosti za sredstva dobijena iz donacija.

Za vrijednost sredstava čija je nabavka finansirana iz donacije, priznati su prihodi u periodu tokom kojeg se priznaju troškovi povezani sa donacijom saglasno paragrafu 24 MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći

Društvo je u svojim knjigama priznalo opremu finansiranu iz donacija po nabavnoj odnosno procjenjenoj vrijednosti u visini od 13,557 EUR i to :

- putnički automobil nabavljen iz donacije Adriatic Marinas DOO Tivat u 2014. godini koji je priznat po procjenjenoj vrijednosti od 4,034 EUR-a
- radijska opremu nabavljena u 2017. godini na osnovu Ugovora sa Opštinom Tivat o korišćenju radijske opreme, bez naknade na neodređeno vrijeme, u vrijednosti od 9,523 EUR-a

Navedena oprema je u cjelosti otpisana u ranijem periodu.

Povećanja postrojenja i opreme

U toku 2023. godine Društvo je povećalo vrijednost opreme po osnovu nabavki u vrijednosti od 14,321 EUR-a. Nabavljena oprema je prikazana u narednoj tabeli:

EUR-a

Dobavljač	Nabavljeno sredstvo	Datum fakture	Nabavna vrijednost
	1		2
Radio System doo Stepojevac -Srbija	Predajnici za radio difuziju ili televiziju	13.10.2023	5,003
Interactive doo Podgorica	Senal ENG-prenosni link	25.09.2023	358
Interactive doo Podgorica	AETA Pack-prenosni link	04.08.2023	6,194
Cungu doo Ulcinj	Stolice kancelarijske	09.08.2023	787
IT Smart doo Tivat	Desktop PC	15.11.2023	837
IT Smart doo Tivat	Notebook Lenovo	15.07.2023	539
IT Smart doo Tivat	MF Printer Epson	23.03.2023	603
Ukupno:			14,321

Amortizacija postrojenja i opreme vrši se po linearnoj metodi. U 2023.godini obračunata je amortizacija postrojenja i opreme u vrijednosti od 2.304 EUR-a. Obračunata amortizacija je evidentirana na rashodima (Napomena 4.12).

4.3 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

	EUR-a	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c)	0	260
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu	0	0
b) neiskorišćenog poreskog kredita	0	0
c) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene poreske osnovice	0	260

4.4 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga potraživanja	Potraživanja - ukupno
Bruto potraživanje na početku godine	2,150	0	0	2,150
Bruto potraživanje na kraju godine	1,931	0	0	1,931
Ispravka vrednosti na početku godine	741	0	0	741
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa	0	0	0	0
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu naplate	577	0	0	577
Povećanje ispravke vrednosti u toku godine	67	0	0	67
Ispravka vrednosti na kraju godine	230	0	0	230
NETO STANJE				
31.12.2023. godine	1,701	0		1,701
31.12.2022. godine	1409	0	0	1409

Na dan 31.12.2023. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja koja se odnose na potraživanja od kupaca, koja nakon ispravke vrijednosti iznose 1.701 EUR

U narednom pregledu data su bruto potraživanja od kupaca prije ispravke, ispravka potraživanja kao i struktura potraživanja od kupaca:

Redni broj	Potrazivanja od kupaca	Saldo 31.12.2023	Struktura %	Ispravka potrazivanja Saldo 31.12.2022.
1	MTEL DOO - PODGORICA	340	17.61	
2	UNIVERSAL MEDIA PODGORICA DOO - Podgorica	359	18.59	67
3	ADRIATIC LAUNDRY	36	1.86	
4	RESIDUM NATURE WEJLNES	42	2.18	42
5	VOLI - PODGORICA	34	1.76	
6	NAMAZU DOO PODGORICA	109	5.64	
7	OLIMP COO DOO Podgorica	121	6.27	121
8	DIRECT MEDIA DOO TIVAT	363	18.80	
9	DESIGN HOME DOO BIJELO POLJE	182	9.43	
10	LUŠTICA DEVELOPMENT AD Podgorica	236	12.22	
11	LINK CREATIVE STUDIO DOO PODGORICA	109	5.64	
	UKUPNO	1,931	100	230

Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2023. godine predstavljena je na sledeći način:

EUR

Starost potraživanja u danima	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Potraživanja starija od 2godine	Potraživanja starija od 3 godine	Ukupno (2-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	1,701	67	42	121	1,931
Ispravka vrednosti	0	67	42	121	230
Neto potraživanja	1,701	0	0	0	1,701
Druga potraživanja (bruto)	0	0			0
Ispravka vrednosti	0	0			0

Neto potraživanja		-			
-------------------	--	---	--	--	--

U 2023. godini, rukovodstvo Društva je donijelo Odluku o indirektnom otpisu za potraživanja starija od godine u vrijednosti od 66,6 EUR-a. Ispravka potraživanja izvršena je u skladu sa MRS 39 Finansijski instrumenti-priznavanje i odmjeravanje, a za iznos ispravke potraživanja terećeni su rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja kratkoročnih finansijskih sredstava (Napomena 4.14).

Na dospjela nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate.

Društvo je izvršilo usaglašenje potraživanja sa kupcima putem nezavisne potvrđivanja salda odnosno naplatilo potraživanja u 2023. godini u visini od 40% iskazanih potraživanja na dan bilansa.

4.5 GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

EUR-a

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Poslovni račun u domaćoj valuti	67,357	1329
2. Devizni poslovni račun	0	0
UKUPNO (1 do 2)	67,357	1,329

Sredstva na poslovnim računima odgovaraju zbiru izvoda banaka na dan bilansa i to:

Naziv banke	Broj tekućeg računa	Valuta	31. decembra 2023
Erste Bank AD Podgorica	540-3470-17	EUR	30.12
Hipotekarna banka AD Podgorica	520-21376-64	EUR	77.51
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica	510-3783-40	EUR	67,249.54
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica -devizni račun	02368811	EUR	0.00
UKUPNO			67,357.17

Društvo je u skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.6 KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Udjeli DOO	21,824	21,824
I. Svega osnovni kapital (1)	21,824	21,824
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1+2.2)	76,739	67,819
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi	0	0
2.2 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	76,739	67,819
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1+3.2)	0	8,921
3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi	0	0
3.2 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0	8,921
II. Svega neraspoređena dobit (2+3)	76,739	76,740
4. Gubitak ranijih godina	92,306	92,306
5. Gubitak tekuće godine	5,466	0
III. Svega gubitak (4+5)	97,772	92,306
KAPITAL (I+II-III)	791	6,258

Osnovni kapital Društav iskazan na dan 31.12.2023. godine iznosi 21,824 EUR-a (2022. godine 21,824 EUR-a) a čini ga državni kapital. Kapital je 100% u vlasništvu osnivača Opštine Tivat.

Društvo je 2013. godine izvršilo registraciju promjene organizacionog oblika iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Statutom Društva definisan je osnovni kapital u visini od 10,00 EUR-a i registrovan je u registru privrednih subjekata sa navedenim ulogom.

U poslovnim knjigama Društva, osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a, koliko je iznosio i osnovni kapital u poslovnim knjigama JP Centar za informativnu djelatnost Tivat, čiji je Društvo pravni sledbenik. Društvo nije usaglasilo evidencije o vrijednosti osnovnog kapitala registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata i vrijednosti kapitala u Statutu Društva.

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

Osnovni kapital

EUR-a

	Udjeli DOO	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	21,824	21,824
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	21,824	21,824

Neraspoređena dobit po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha

EUR-a

Stanje na početku godine	76,739
Povećanje:	0
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	76,739

Gubitak

EUR-a

Stanje na početku godine	92,306
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	5,466
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
Stanje 31.12. tekuće godine	97,772

4.7 ODLOŽENA PORESKA OBAVEZA

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	95	0
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)	0	0
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)	0	0
c) po drugim osnovama	95	0

Društvo je na dan bilansa priznalo odloženu poresku obavezu u visini od 95 EUR-a (2022- odloženo poresko sredstvo 260 EUR-a) po osnovu privremenih razlika u obračunu amortizacije za

računovodstvene i poreske svrhe. Ovaj povrativ porez koji će se pojaviti u budućim periodima, je posljedica razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njene poreske osnovice.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

EUR-a

1	Stanje 1. januara 2022. Odloženo poresko sredstvo	322
2	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2022 – Odložena poreska obaveza	-62
3	Stanje 31. decembra 2022. Odloženo poresko sredstvo (1+2)	260
4	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2023. Odložena poreska obaveza	356
5	Stanje 31. decembra 2023. Odložena poreska obaveza (4-3)	96

4.8 DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Dugoročno odloženi prihod	65,000	0
DUGOROČNO ODLOŽENI PRIHOD (1)	65,000	0

Na poziciji dugoročnih odloženih prihoda i primljenih donacija, Društvo je u 2023. godini iskazalo obaveze po osnovu odloženog prihoda u visini od 65,000 EUR-. Osnivač, Opština Tivat, je 28.12.2023. godine uplatila Društvu sredstva u visini od 65,000 EUR za nabavku nove opreme za studio, shodno Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa. Društvo je navedena sredstva priznalo kao odloženi prihod, saglasno paragrafu 24 MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći.

U narednom pregledu prikazane su promjene na poziciji odloženog prihoda po osnovu donacija:

EUR-a

Red.br.	DONATOR	Obaveze po osnovu donacija na dan 01.01.2023	Donacija u 2023	Ukupne obaveze po osnovu donacija
1	2	3	4	5(3+4)
1	Opština Tivat	0	65,000	65,000

	Ukupne donacije	0	65,000	65,000
--	------------------------	----------	---------------	---------------

4.9 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	EUR-a	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	42	350
2. Dobavljači – matična zavisna pravna lica	0	0
3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	20	18
4. Dobavljači u zemlji	1,981	2,299
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	2,043	2,667

Društvo je na dan 31.12.2023. godine iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu od 2,043 EUR-a, u okviru kojih su iskazane obaveze za primljene avanse od Alliance doo Kotor u visiod 42 EUR, obaveze prema dobavljačima- povezanim pravnim licima u visini od 20 EUR i obaveze prema dobavljačima u zemlji u visini od 1,981 EUR.

Pregled obaveza iz poslovanja i njihova struktura dati su u narednim tabelama:

	Dobavljači-ostala povezana pravna lica	Saldo 31.12.2023	%
1	Vodovod i kanalizacija DOO Tivat	20	100
	Ukupno (1 do 2)	20	100

	Dobavljači u zemlji 2023	Saldo 31.12.2023.	%
1	ELEKTRODISTRIBUCIJA AD NIKŠIĆ	636	32,10
2	CONFIRM DOO PODGORICA	544	27,46
3	TELEKOM CRNE GORE AD- PODGORICA	442	22,31
4	IRTA DOO RISAN	198	9,99
5	PAM DOO PODGORICA	107	5,40
6	OSTALI	54	2,74
	Ukupno (1 do 6)	1,981	100

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2023. godine prikazana je u sledećem pregledu:

EUR-a

Red. broj	Starost obaveza prema dobavljačima	Obaveze do 1. godine starosti	Obaveze starije od 1. godine	Obaveze starije od 2.godine	Obaveze starije od 3.godine	Ukupno
1	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	42				42
2	Dobavljači u zemlji	1,981	0	0		1,981
3	Dobavljači ostala povezana pravna lica	20	0	0	0	20
	Ukupno (1do 2)	2,043	0	0		2,043

Društvo je izvršilo usaglašenje obaveza prema dobavljačima putem nezavisne konfirmacije salda odnosno izmirilo obaveze u 2023. godini u visini od 100% iskazanih obaveza na dan bilansa.

4.10 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Ostale obaveze iz poslovanja	0	0
2. Ostale kratkoročne obaveze	18,498	0
3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	433	289
4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	61	0
UKUPNO (1 do 4)	18,992	289

-Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Ostale kratkoročne obaveze		
1.1 Obaveze za neto zarade	12,756	
1.2 Doprinosi na teret zaposlenog	3,018	
1.3 Doprinosi na teret poslodavca	945	
1.4 Obaveze za Savjet	346	
1.5 Obaveze po ugovoru o djelu	1,285	
1.5 Ostale republičke obaveze	148	
UKUPNO (1.1 do 1.5)	18,498	0

Ostale kratkoročne obaveze iskazane u visini od 18,498 EUR se u cijelosti odnose na obaveze za zarade za decembar 2023. godine kao i obaveze za naknade Savjeta Radio Tivta u visini od 346 EUR za

decembar 2023. godine i naknade po ugovoru o djelu u visini od 1,285 EUR takođe za decembar 2023. godine.

-Obaveze po osnovu pdv i ostalih javnih prihoda

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	341	289
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.)		
2.1. Obaveze za akcize	0	0
2.2. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0	0
2.3. Obaveze za doprinose koji terete troškove	0	0
2.4. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	92	0
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	433	289

U okviru obaveza po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda iskazane su obaveze za PDV za decembar 2023. godine u iznosu od 341,20 EUR-a. Obaveze za PDV su izmirene u januaru 2024. godine. Obaveze za ostale poreze i doprinose u vrijednosti od 92 EUR se odnose na priznate zarade i naknade po ugovoru o djelu za decembar 2023. godine.

Obaveze po osnovu poreza na dobit

	EUR-a	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Porez na dobit za 2023	61	0
Obaveze po osnovu poreza na dobit(1)	61	0

Usaglašavanje dobiti prije oporezivanja i poreske osnovice

	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
Dobit prije oporezivanja		8,982
Gubitak poslovne godine	5,050	

Kapitalni dobici		
Kapitalni gubici		
Korekcije za stalne razlike		
- reprezentacija		
- transferne cene		
- kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda		
- ostale razlike		
- otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe		
Korekcija za privremene razlike:		
- računovodstvena amortizacija	2,675	2,278
- poreska amortizacija	5,050	2,959
- dugoročna rezervisanja		
- ispravke vrijednosti pojedinačnih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe		
- Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi uslijed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa koji nisu isplaćeni u poreskom periodu	16,942	0
Troškovi zarada i ostalih naknada zaposlenima koji nisu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima		16,645
Prihodi od nplaćenih sumnjivih potraživanja ostvareni u poreskom periodu koji u ranijem poreskom periodu nisu priznati kao rashod u poreske svrhe		
Oporeziva dobit	9,016	
Poreski gubitak		8,344
Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	8,344	0
Poreska osnovica	673	0
Ukupni kapitalni dobici tekuće godine		
Ukupni kapitalni gubici tekuće godine		
Poreska osnovica	673	0
Obračunati porez (po stopi od 9%)	61	0
Umanjenja po osnovu poreskih kredita		

Akontativno plaćen porez na dobit
Tekući porez na dobit

61

4.11 POSLOVNI PRIHODI

EUR-a

	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022.
1. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim pravnim licima	0	0
2. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav. licima	0	0
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	5,256	8,687
4. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu	0	0
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 4)	5,256	8,687
A. PRIHODI OD PRODAJE	5,256	8,687
b) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja		
5. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija	228,827	210,485
6. Prihodi od zakupnine	13,460	13,520
B. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja(5 do 6)	242,287	224,005
e)Ostali prihodi iz poslovanja		
6. Naplaćena otpisana potraživanja	577	827
8. Prihodi od smanjenja obaveza	0	160
10.Ostali nepomenuti prihodi	317	
E. Ostali prihodi iz poslovanja	895	987
II OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (B+E)	243,182	224,992
UKUPNO PRIHODI IZ POSLOVANJA (A+II)	248,438	233,679

Društvo je u okviru poslovnih prihoda iskazalo prihode od premija, subvencija, dotacija i donacija u vrijednosti od 228,827 EUR-a. Ovi prihodi se odnose na sledeće:

-prihodi od dotacija Opština Tivat 218,335 EUR-a

- prihodi iz budžeta Opštine za nabavku opreme	<u>10,492 EUR-a</u>
UKUPNO:	228,827 EUR-a

U 2023. godini Opština Tivat je po osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja Radio Tivat za period 2021-2023. godine, opredjelila sredstva Društvu u visini od 220,000 EUR-a. Prihodi od Opštine Tivat čine 92% ukupnih poslovnih prihoda ostvarenih u 2023. godini.

4.12 POSLOVNI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022
1. Nabavna vrednost prodate robe	0	0
2. Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje	0	0
a. Nabavna vrednost prodate robe (1+2)	0	0
3. Troškovi materijala za izradu	0	0
4. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	3,089	1,734
5. Troškovi goriva i energije	7,918	7,600
b. Troškovi materijala (3 do 5)	11,007	9,334
A NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE I TROŠKOVI MATERIJALA (a+b)	11,007	9,334
6. Troškovi amortizacije	2,675	2,648
7. Troškovi rezervisanja	0	0
c. Troškovi amortizacije i rezervisanja (6+7)	2,675	2,648
8. Troškovi usluga na izradi učinaka		
9. Troškovi transportnih usluga	5,198	5,248
10. Troškovi usluga na održavanju	5,537	2,889
11. Troškovi zakupnina	3,964	0
12. Troškovi sajmovi		
13. Troškovi reklame i propagande	1,073	3,220
14. Troškovi istraživanja		
15. Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju		
16. Troškovi ostalih usluga	3,199	2,648
d.1) Troškovi proizvodnih usluga (8 do 16)	18,972	14,005
17. Troškovi neproizvodnih usluga	10,627	9,202
18. Troškovi reprezentacije	796	781
19. Troškovi premije osiguranja	454	504
20. Troškovi platnog prometa	738	604
21. Troškovi članarina	75	557
22. Troškovi poreza		

23. Troškovi doprinosa		
24. Ostali nematerijalni troškovi	347	995
d.2) Nematerijalni troškovi (17 do 24)	13,035	12,643
d. Ostali poslovni rashodi (d.1+d.2)	32,007	26,648
B OSTALI TROŠKOVI PPOSLOVANJA (c+d)	34,682	29,296
I TROŠKOVI POSLOVANJA (A+B)	45,689	38,630
25. Neto troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	158,325	141,981
26. Troškovi poreza i doprinosa	49,250	44,043
26.1 Troškovi poreza	6,061	4,971
26.2 Troškovi doprinosa za penzije	38,526	34,942
26.3 Troškovi doprinosa	4,663	4,130
II. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (25 do 26)	207,575	186,024
27. Obezvredenje bioloških sredstava	0	0
28. Obezvredenje nematerijalnih ulaganja	0	0
29. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme	0	0
e) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja stalne imovine (osim finansijske) (27 do29)		
30. Obezvredenje zaliha materijala i robe	0	0
31. Obezvredenje ostale imovine	0	0
f) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja obrtno imovine (osim finansijske) (30 do31)		
III RASHODI PO OSNOVU VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)(e+f)	0	0
32. Ostali nepomenuti rashodi		
IV OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA (32)	156	
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (I+II+III+IV)	253,421	224,654
POSLOVNI REZULTAT	(4,983)	9,025

4.13 FINANSIJSKI PRIHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022.
FINANSIJSKI PRIHODI	0	0

4.14 VRIJEDONOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA I FINANSIJSKIH ULAGANJA KOJI SU DIO OBRTNE IMOVINE

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022.
1. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	67	43
Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	(67)	(43)

4.15 FINANSIJSKI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022.
1. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	0	0
Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (1)	0	0

4.16 DOBIT I GUBITAK

	01.01-31.12. 2023.	01.01-31.12. 2022.
1. Dobit prije oporezivanja	0	8,982
2. Gubitak prije oporezivanja	(5,050)	0
3. Poreski rashodi perioda	61	
4. Odloženi poreski rashodi perioda	356	-61

5. Odloženi poreski prihodi perioda

Neto dobit (1-2-3-4+5)

0

8,921

Neto gubitak (2-1+3+4-5)

(5,466)

0

4.17 ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo događaja nakon kraja obračunskog perioda koji bi zahtjevali korekcije ili objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili u napomenama uz njih.

4.18 POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Društvo nema nekretnine u svojini i koristi objekte za poslovanje na kojima je nosilac prava svojine osnivač Opština Tivat.

Sudski sporovi

Prema tvrdnjama rukovodstva, Društvo sa stanjem na dan 31. Decembra 2023. godine ne vodi sudske sporove niti su protiv Društva pokrenuti sudski sporovi.

4.19 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbjegavaju umanjemjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Izloženost Društva deviznom riziku je minimalna jer svoje poslovanje obavlja u evrima (EUR), koja je zvanična valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. Decembra 2023. i 2022. godine sa stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:

Finansijska sredstva	2023	2022
<i>Nekamatnosna</i>	69,058	2,738
Kamatnosna (fiksna kamatna stopa)	-	-
Kamatnosna (varijabilna kamatna stopa)	-	-
	69,058	2,738
Finansijske obaveze		
<i>Nekamatnosne</i>	20,541	2,667
Kamatnosne (fiksna kamatna stopa)	-	-
Kamatnosne (varijabilna kamatna stopa)	-	-
	20,541	2,667

Kao što se može vidjeti iz prethodne tabele, Društvo nije izloženo riziku promjene kamatnih stopa jer nema finansijskih sredstava ni obaveza sa varijabilnom kamatnom stopom.

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.

U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar privrednih subjekata) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje.

U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, Društvo primjenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, prije izvršene ispravke vrijednosti, čine potraživanja od kupaca kako je dato u tabeli:

EUR-a

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Naziv i sjedište kupca		
Najznačajniji (prvih 10)	1,897	2,151
Ostali	34	0
	<u>1,931</u>	<u>2,151</u>

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:

RIZIK LIKVIDNOSTI

2023. godina	<u>do 1</u>	<u>od 1 do 2</u>	<u>od 2 do 5</u>	<u>Ukupno</u>
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	2,043			2,043
Krat. finan. obaveze				
Ostale krat. obaveze	18,498	-	-	18,498
	<u>20,541</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,541</u>
2022. godina	<u>do 1</u>	<u>od 1 do 2</u>	<u>od 2 do 5</u>	<u>Ukupno</u>
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Krat. finan. obaveze	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	2,667			2,667
Ostale krat. obaveze				
	<u>2,667</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,667</u>

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.20 UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2022. i 2021. godine su bili sledeći:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Ukupna zaduženost	-		-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	67,357		1,329
Neto zaduženost	(67,357)		(1,329)
Kapital	791 #		6,257
Ukupni kapital	<u>(66,566)</u>		<u>4,928</u>
Pokazatelj zaduženosti	<u>%</u>		<u>%</u>

*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finansijske obaveze

**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala

Društvo nema kreditne obaveze

4.21 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupalo u poslovne odnose sa povezanim licima i to su:

- Matično lice, Opština Tivat. Društvo je 100% u vlasništvu Opštine Tivat. Poslovni odnosi primarno uključuju finansiranje Društva od strane matičnog društva na osnovu ugovora na godišnjem nivou. Sredstva se prenose mjesečno i u 2023. godini isplaćena sredstva predstavljaju 92% ukupnih prihoda Društva.

- Ostala povezana lica (pravna lica u čijem vlasništvu učešće ima Opština Tivat) i to: DOO Komunalno Tivat, DOO Vodovod i kanalizacija Tivat, DOO Parking servis Tivat, DOO Brand New Tivat, DOO Autobuska stanica Tivat, DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat, Vodacom DOO Tivat, JU Centar za kulturu Tivat, Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, JU Sportska dvorana Tivat, Javno preduzeće Šumsko gazdinstvo Kotor, JU Muzeji i galerije Tivat, Turistička organizacija Tivat, Javna ustanova Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

U toku 2023. i 2022. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana lica	35	0
	<u>35</u>	<u>0</u>
OSTALI POSLOVNI PRIHODI		
- matično društvo	228,827	210,476
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana lica		
	<u>228,827</u>	<u>210,476</u>
NABAVKE, TROŠAK MATERIJALA, REŽIJE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica		506
		<u>506</u>
OBAVEZE		
Obaveze prema dobavljačima:		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica-preuzete obaveze		
- ostala povezana pravna lica	18	18
	<u>18</u>	<u>18</u>

	<u>18</u>	<u>18</u>
Dugoročno odloženi prihod I primljene donacije-		
- matično društvo	65,000	
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana lica		
	<u>65,000</u>	

Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Savjeta. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ključno rukovodstvo	<u>23,093</u>	<u>21,223</u>

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

4.22 NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi, sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Društvo je sa osnivačem Opštinom Tivat, sklopilo trogodišnji ugovor o finansiranju iz budžeta Opštine Tivat, čime se obezbeđuje preko 80% planiranih prihoda za period 2024-2026. godina. Društva smatra da stalnost poslovanja nije ugrožena jer ne očekuje da će u budućem periodu izgubiti prava koja bi ugrozila stalnost poslovanja.

Shodno tome Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.23 PORESKI RIZICI

Poreski propisi Crne Gore se često različito tumače i predmet su čestih izmjena. Tumačenje poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Uslijed toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period

zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.



4.23 USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2023. i 2022. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Tivat, 29.mart 2024. godine

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza

Marija Smodlaka



Direktor:

Tamara Mučinović

